



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Itshokela go fitlha Bokhutlong — Thuto ya Baebele ya KJV ka Dinomoro tsa Strong

TSWELELA, NNA, ITSHOKA — TSAMAO E E LATELANG KGORO

Thoko ya Baebele e Motheo — Efangele ya Jesu Keresete

LEFOKO LA MATSENO

Potso e kgolo e ne e arabiwa mo letsatsing le Kereke e neng e tsholwa. Dumela mo Morena Jesu Keresete ka pelo yotlhe. Ikwatlhaya, o furaletse boleo jwa gago. Kolobediwa mo leineng la Jesu Keresete go itshwarelwa maleo. Amogela mpho ya Mowa o Boitshepo. Ke tsela e go tsenwang ka yone, mme ga go na kgato epe e ka tlolwang. Mme karabo ga e ne ya khutla fa mojako. Temana e e reng batho ba dikete tse tharo ba ne ba kolobediwa e bua gape gore ba ne ba tswelala mo thutong ya baaposetoloi. Thuto e e tsaya karabo go ya go fitlha kwa bofelong: tswelala, nna mo go Keresete, o itshoke go ya bokhutlo.

Thuto e e sekaseka se phuthago ya ntlha e neng e tswelala mo go sone, letsatsi le letsatsi mmogo. Thuto e e sekaseka go nna mo Keresete, jaaka lokwana lo nna mo mofineng. Thuto e e sekaseka go itshoka go ya bokhutlo, go wa le go tsoga gape, le tlhagiso ya go se boele morago. Thuto e e sekaseka baruti ba maaka, ditsebe tse di kgatlhwang, le efangele e sele. Thuto e e sekaseka legodu le le neng le bapotswe mo mokgorong, le lebelelwa kgatlhanong le lefoko lotlhe. Karabo e khutlela fa. Tsamao e tswelala. Thuto ya rona ya Living It Out e tsamaya botshelo jono jo bosha letsatsi le letsatsi.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

3. A poloko ke tshimologo fela, kgotsa motho o tshwanetse le go tswelala, a ntse a golaganne le Keresete, mme a itshoke go fitlha kwa bokhutlong?

Motho a ka lemoga jang mowa wa boammaaruri go tswa mo mowa wa phoso, fa go rerwa efangele e sele?

A mogodu wa mo mokgorong o supa gore motho ga a tlhoke go kolobediwa?

SEMPA SA MASIMOLOLO

A. Ditiro 2:41 Mme ba ba neng ba dumela thero ya ga Petere ba ne ba kolobediwa, e ne e ka nna batho ba le dikete tse tharo! **[G4342 proskartereo ■]** (42) Mme ba kopanela ditirelo tsa malatsi otlhe le badumedi ba bangwe, mo dithutong le mo selalelong sa Morena le mo dikopanong tsa merapelo.

BAO BA BA AMOGETSENG LEFOKO LA GAGWE KA BOITUMELO BA KOLOBETSWA --> BA NNA BA TISETSE MO THUTONG YA BAAPOSETOLOSI + BOTSALANO + GO ROBA BOROTO + DITHAPELO.

(Dikakanyo tsa me — ela tlhoko gore lefoko le bua ka metlha e le KAMOSO GOTLHE. Ba ne ba tswelela pele letsatsi le letsatsi. Ba ne ba pshatlha senkgwe ba tswa ntlo go ya go e nngwe. Ba ne ba kgothatsana letsatsi le letsatsi. Se ga se bodumedi jwa ura e nngwe fela ka Sontaga, le ura e nngwe fela mo gare ga beke — setulo se se tshubidiwang gabedi, mme bophelo jo bo salang morago bo nna jwa motho ka boene. Kereke ya ntlha e ne e phela jaana letsatsi le letsatsi, mmogo, mme Morena o ne a oketsa mo go bone letsatsi le letsatsi ba ba bolokwang. Tumelo e e beelwang thoko go fitlha kopanong e latelang ke tumelo e e thatafalang ka tsietso ya boleo. Ga a batla go etelwa; o batla bophelo.)

WITNESSES — ACTS 2:41-42 (added 2026-09-03): THE APOSTLES' DOCTRINE --> Ephesians 2:20 (a reasonable connection, not a verse stating it outright) + John 14:26. FELLOWSHIP --> 1 John 1:3 + Hebrews 10:25. BREAKING OF BREAD --> 1 Corinthians 11:23 + Luke 22:19. PRAYERS --> Acts 1:14 + Colossians 4:2.

VIII. TSWELELA O TLHOMAMILE — THUTO YA BAAPOSETOLOI, KUTLWANO, GO NGWAGA SENKGWE, DITHAPELO

B. Ditiro 2:46 Ba ne ba obama mmogo ka nako tsotlhe mo Tempeleng, ba kgobokana ka ditlhophanyana mo malwapeng, ba a ja Selalelo sa Morena, gape ba tlhakanela le tsone dijo tsa bone ka boitumelo le ka tebogo e kgolo, (47) ba baka Modimo. Ba be ba ratwa ke batho botlhe ba motse, mme Modimo wa ba okeletsa malatsi otlhe ka ba ba bolokwang.

BA NE BA OBAMA MMOGO KA NAKO TSOTLHE MO TEMPELENG --> MME MODIMO WA BA OKELETSA MALATSI OTLHE KA BA BA BOLOKWANG.

C. I Bakorintha 11:23 Gonne se ke se Morena ka boene o se buileng ka Lomati lwa gagwe, mme ke lo boleletse pele: Gore mo bosigong jo Judase o mo okileng ka jone, Jesu o ne a tsaya senkgwe, (24) mme ya re a sena go se lebogela mo Modimong, a se ngathoganya a se neela barutwa ba gagwe a re, “Tsayang se lo je. Se ke mmele wa me, o ke lo o nayang. Dirang se gore lo nkgakologelwe”. (25) Ka mokgwa o o tshwanang, a tsaya senwelo sa mofine morago ga selalelo a re, “Senwelo se ke kgolagano e ncha fa gare ga Modimo le lona, se se tlhomamisitsweng sa bo sa tsamaisiwa ka madi a me. Dirang se gore lo nkgopole ka nako tsotlhe fa lo se nwa”. (26) Gonne ka nako tsotlhe fa lo o ja senkgwe se lo bo lo nwa senwelo se, lo bolela molaetsa wa loso lwa Morena, gore o lo swetse. Dirang se go fitlhelela a tla gape.

KE AMOGETSE MO MORENENG + SE SE KE MMELE WA ME, O O ROBANG KA NTLHA YA LONA --> DIRANG SE MO KGAKOLONG YA ME --> LO BOLELA LOSO LWA MORENA GO FITLHA A TLA.

D. Johane 6:54 Mme le fa e le mang yo o jang nama ya me a ba a a nwa le madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng, mme ke tlaa mo tsosa ka Letsatsi la Bofelo.

MME LE FA E LE MANG YO O JANG NAMA YA ME A BA A A NWA LE MADI A ME, O NA LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG --> MME KE TLA A MO TSOSA KA LETSATSI LA BOFELO.

E. I Johane 1:9 Mme fa re ipolela dibe tsa rona mo go One, o ka ikanngwa go re itshwarela le go re tlhapisa mo tshiamololong nngwe le nngwe. (Ebile go tshwanetse Modimo sentle thata go re direla jaana gonne Keresete o swetse go tlosa dibe tsa rona).

MME FA RE IPOLELA DIBE TSA RONA MO GO ONE --> O KA IKANNGWA GO RE ITSHWARELA LE GO RE TLHAPISA MO TSHIAMOLOLONG NNGWE LE NNGWE. (EBILE GO TSHWANETSE MODIMO SENTLE THATA GO RE DIRELA JAANA GONNE KERESETE O SWETSE GO TLOSA DIBE TSA RONA.

F. Bahebera 3:13 Buisa-nyang ka dilo tse malatsi otlhe nako e santse e lo atlegetse, gore le fa e le ope wa lona a seka a thatafalela Modimo, a fufaditswe ke tsietso ya sebe.

KGOTHATSANANG LETSATSI LENGWE LE LENGWE --> ESE RE GO NNA GO SE OPE WA LONA YO O TLA THATAFADIWANG KE TSIETSO YA BOLEO.

IX. NNA MO GO KERESTE — TSWELELA MO TUMELONG

A. Johane 15:4 Elang tlhoko gore lo nne mo go nna, le nna ke nne mo go lona. Gonne ga e kake ya re kala e kgaotswe mo mofineng ya ungwa, le lona ga lo kake lwa ungwa kwa ntle ga me. **[G3306 meno ■]**
(5) “Ee, ke mofine; lona lo dikala. Lefa e le mang yo o nnang mo go nna le nna ke nna mo go ene, o tlaa ungwa loungo lo logolo. Gonne ga go na sepe se lo ka se dirang kwa ntle ga me.

FA LO SA NNE MO NNA -->KWA NTLE GA NNA LO KA SE DIRE SEPE.

B. Bakolosa 1:23 se se batlwang fela mo go lona ke gore lo dumele Boammaaruri ka botlalo, lo eme mo go jone lo sa reketle ebile lo nitame, lo nonofile mo Moreneng, lo dumela ka botlalo mo Mafokong a a Molemo gore Jesu o lo swetse, ebile lo sa sute mo go mo ikanyeng go lo boloka. Se mafoko a mantle a a hakgamatsang a a tsileng mo go mongwe le mongwe wa lona mme jaanong a aname le lefatshe lotlhe. Mme nna Paulo, ke na le boitumelo jwa go a bolelela ba bangwe.

FA LO TSWELELA MO TUMELONG LO THEILWE MO MOTHEONG LO TIISIVE --> LO SEKA LWA SUTISIWA MO TSHOLOFELONG YA EFANGELE.

C. II Johane 1:9 Gonne fa lo tlolela kwa pele go feta thuto ya ga Keresete, lo tlaa tlogela Modimo kwa morago; mme fa lo ikanyega mo dithutong tsa ga Keresete, lo tlaa nna le Modimo. Mme lo tlaa nna le Rara le Morwa. **[G3306 meno ■]**

YO O NNANG MO THUTONG YA GA KERESTE --> O NA LE RARA GAMMOGO LE MORWA.

D. Baroma 11:22 Lemoga ka fa Modimo o leng pelonomi le pelo-e-thata ka teng. O pelo e thata mo go maswe mo go ba ba sa o reetseng, mme o molemo thata mo go wena fa o tswela ka go o rata le go o ikanya. Mme fa o sa dire jalo, le wena o tlaa kgaolwa.

BONA BOPELONOMI LE BOGALE JWA MODIMO --> FA O TSWELELA MO BOPELONOMING JWA GAGWE --> E SENG JALO, O TLAA KGAOLWA GAPE.

E. Tshenolo 3:15 “Ke go itse sentle, ga o molelo e bile ga o tsididi; ke elets a o ka bo o ne o le molelo kgotsa o le tsididi. (16) Mme e re ka o le motlha fela, ke tlaa go tlhatsa mo molomong wa me!

GA O TSIDIDI LE GO BOLELO --> KA O LE MOKAPELO --> KE TLAA GO TSWA MO MOLOMONG WA ME.

(Megopolo ya me — ela tlhoko se Morena a se dirang ka batho ba ba fatlhogo. E seng feela ba ba tsididi, mme le ba ba fatlhogo — yo o nang le bodumedi jo bo lekaneng go mo dira gore a iketle, mme bo sa lekana go mo dira gore a tshela — yoo o tla mo tsholola mo molomong wa Gagwe. Go nna o kopanye le Ene ga se go itshwarelela ka lokwadi, o le mofuthu ka Sontaga mme o le tsididi beke yotlhe. Ke go tuka. Go botoka o le mofuthu, o a bua, kgotsa le fa e le tsididi, go na le seo se se fa gare se se mo dirang bolwetse. Nna mo go Ene, mme o mo letle a go boloke o tuka go fitlha kwa bofelong.)

X. ITSHOKELA GO FITLHA BOKHUTLONG

A. Mathaio 24:13 Mme ba ba itshokang go ya bokhutlong ba tlaa bolokwa. **[G5278 hupomeno ■]**

YO O TLA ITSHOKELANG GO FITLHA BOKHUTLONG --> KE ENA O TLA BOLOKWANG.

B. Tshenolo 2:10 Lesa go boifa se o tlaa tlogang o se bogela, gonne Satane o tlaa akofa a latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong go lo leka. O tlaa lo bogisa selekanyo sa ‘malatsi a le lesome’ Ikanyege le fa o lebaganye le loso, mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo, bokamoso jo bo galalelang jo bo sa khutleng.

O SE BOIFE SEPE SA DILO TSE O TLAA DI BOGANG --> NNA BONNETE GO FITLHA LOSONG --> KE TLAA GO NAYA SEKGABO SA BOTSHELO.

C. I Bakorintha 11:28 Ke gone ka moo motho o tshwanetseng go itshekatsheka ka kelotlhoko pele ga a a ja senkgwe a bo a a nwa mo senwelong.

A MOTHO A ITLHATHOBE --> MME JAANONG A A JE SENKGWE SEO, A A NWA MO SENWELONG SEO.

D. Proverbs 24:16

MOSIAMI O WA GA SUPA, MME O A TSOGA GAPE.

E. I Johane 2:1 Bananyana ba me, ke lo bolelela selo se gore lo tle lo ikgaphe mo boleong. Mme fa lo leofa, go na le mongwe go lo rapelela mo go Rara. Leina la gagwe ke Jesu Keresete, ene yo e leng mosiami ebile a itumedisa Modimo ka botlalo.

FA MOTHO A LEOFA --> RE NA LE MOEMEDI KWA GO RARA, JESU KERESITE YO SIAMENG.

F. Bahebera 7:25 O nonofile go bolokela ruri botlhe ba ba tlang kwa Modimong ka ene. Ka a tlaa tshelela ruri, o tlaa nna teng ka malatsi otlhe go gakolola Modimo gore o dueletse dibe tsa bone ka madi a gagwe.

O KA GO BOLOKA RUTA GO FELELETSA --> GONNE O TSELA RUTA GO SA FELE GO BA RAPELELA.

G. Psalm 103:12

KA GA BOKGAKALA JO BOTLHABA BO KGAKALA LE BOPHIRIMA-->KA GO NTSE JALO O NTSHITSE MELATO YA RONA MO GO RONA.

H. Bahebera 8:12 Mme ke tlaa ba utlwela botlhoko mo ditirong tsa bone tse di bosula, ebile ga ke na go tlhola ke gakologelwa dibe tsa bone”.

EBILE GA KE NA GO TLHOLA KE GAKOLOGELWA DIBE TSA BONE.

I. Johane 10:27 Dinku tsa me di itse lentswe la me, le nna ke a di itse, mme dintshala morago. (28) Ke di naya botshelo jo bo sa khutleng mme ga di kitla di nyelela. Ga gona ope yo o tlaa di phamolang mo go nna, (29) gonne Rara o di nneile, mme o nonofile go feta mongwe le mongwe, jalo he ga go na ope yo o ka di utswang mo go nna.

DINKU TSA ME DI UTLWA LENTSWE LA ME + DI A NTSHALA MORAGO --> LE FA E LE OFE GA A NA GO DI GAGOLA MO SEATLENG SA ME.

J. Ezekiel 18:24

FA MOSIAMI A FAPOGA TSHIAMO YA GAGWE --> MO SEBENG SA GAGWE SE A SE LEOFANG, O TLA SWA MO GO SONE.

K. Proverbs 26:11

JAACA NTSWA E BOELA MO GO TLHOTSENG GA YONA --> JALO SEMATLA SE BOELA MO BOSILLONG JWA SONA.

L. II Petere 2:20 Mme fa motho a falotse mekgwa e e bosula ya lefatshe ka go ithuta ka ga Morena le Mmoloki wa rona Jesu Keresete, mme a bo a ithatheletsa ka sebe a bo a nna motlhanka wa sone gape, o maswe bogolo go gaisa jaaka a ne a ntse pele. (21) Go ne go ka nna botoka fa a ne a ise a ke a itse ka Keresete gotlhelele go na le go ithuta ka ga gagwe mme morago ga moo a bo a fapoga melao e e boitshepo e o e neetsweng. (22) Mogologolo a re, “Ntsa e boela mo matlhatseng a yone, mme kolobe e tlhapisediwa fela go bowa e bidikama mo morageng gape.” Go ntse fela jalo le mo go ba ba boelang mo dibeng tsa bone gape.

GAPE BA TSHWARWA MO GO YONE, BA FENYWA --> BOKHUTLO JWA BONE BO BOSULA GO GAISA TSHIMOLOGO YA BONE --> NTSA E BOELA KWA MATSHOLONG A YONE GAPE + KOLOBE E E NENG YA TLHAPISIWA E BOELA GO ITHAPISA MO SEROTONG.

M. Mathaio 7:22 “Ka letsatsi la katlholo ba le bantsi ba tlaa nthaya ba re, Morena Morena, re boleletse ba bangwe ka ga gago ra ba ra dirisa leina la gago go lelekela badimo ntle le go dira dikgakgamatso tse dingwe tse dintsi. (23) Mme ke tlaa fetola ke re, ‘Ga lo ise lo ke lo bo lo nne ba me. Tsamayang, gonne ditiro tsa lona di bosula’,

MORENA, MORENA, A GA RE A KA RA PORAFESA MO LEINENG LA GAGO? --> GA KE A KA KA LO ITSE: TLOGANG MO GO NNA, LONA BADIRI BA BOSULA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ngwana yo mmotlana mo go Keresete a ka leka go tshwara molelo le fa Rara a sa reile a re nnyaa. Seo se le go kgotšwa sa ngwana yo o santse a ithuta, mme Rara o itse seo. Ngwana yo mogolwane, mosimane kgotsa mosetsana, o tshwanetse go itse botoka. Mme bonang kutlwelo-botlhoko e mo go se: le fa re leofa, ga re latlhelwe kwa thoko. Re na le Mmuelelegi — Jesu Keresete, Yo Siameng — yo o tshelang ka metlha yotlhe le go bua ka metlha yotlhe kwa Rara ka ntlha ya rona. Jalo re boa re tsoga. Motho yo o siameng o wa gasupa mme o tsoga gape. Re itlhatlhoba, re ipolela se re se dirileng, re fularela sone, re boela mo tirong ya Rraetsho, re tlogele nako e fetileng kwa morago — ka gonne Modimo o setse a tlositse dibe tsa rona kgakala jaaka botlhaba bo le kgakala go phimola bophirima, mme ga a sa di gopola gape. Mme se dire kutlwelo-botlhoko eno seipato. Esekiele o naya lotlhe le lengwe: motho yo o siameng yo o furalelang tshiamo ya gagwe mme a swa mo boleong jwa gagwe, ga a kitla a bolokwa ka tshiamo e a neng a na le yone. Petrose o bontsha setshwantsho se se tshwanang mo Tšamenteng e Ntsha, mme o nopola seane sa bogologolo go dira jalo: ntša e boela ntlheng ya yone, kolobe e e tlhapisitsweng e boela mo seretseng — motho yo o falolotseng leswe la lefatshe ka go itse Morena, mme morago a boela mo go lone, a nna botlhe go feta kwa tshimologong. Mme Jesu a raya ba ba dirileng bosula mo leineng la gagwe a re, "Ga ke ke ke lo itse." Jaanong tshwara mabogo otlhe mabedi a tšhaka eno, mme o se ka wa fofolela le lefe la mabedi. Morena a re ga go na ope yo o ka gomolang dinku tsa gagwe mo seatleng sa gagwe — ga go na mmaba, ga go na thata, ga go na motho. Poloko eo e boammaaruri, mme ke tshwara ya gagwe e e

tshwarang, e seng ya rona. Mme leba kafa a tlhalosang dinku tseo ka teng: di utlwa lentswe la gagwe, mme di mo sala morago. Lefoko ga le supe letshwao la nku e e gogolwang mo seatleng sa gagwe; le supa e e tlhapisitsweng e e fularelang e boela mo seretseng, ka thato ya yone. Lokwalo lo tshwara tsotlhe tse pedi — seatla se se ka se kgaogeng, le temoso ya go se fularele — mme ga lo di kgaotse mmogo go nna thulaganyo e nngwe fela e bonolo, jalo ga re kitla re dira jalo. O se ka wa nyema pelo fa o wa: Mmuelelegi ke boammaaruri, mme tsela e e yang gae e bulegile. O se ka wa itshepa gore o ka boela morago ka bolokologi: temoso eo le yone e boammaaruri. Wa, mme tsoga. Tsoga, mme o itshoke go fitlha kwa bofelong.)

XI. ELA TLHOKO — REETSA BAROMIWA, MME O ITISE EFANGEDING E SELE

A. I Johane 4:6 Mme rona re bana ba Modimo; ke sone se e leng gore ba ba tsamayang le Modimo ba bo ba bua le One ke bone fela ba ba tlaa re reetsang. Ba bangwe ga ba kitla ba re reetsa, ke yone tsela e nngwe ya go itse gore a molaetsa o tswa kwa Modimong tota; gonne fa e le gore go ntse jalo, lefatshe ga le na go o reetsa.

YO O ITSENG MODIMO O RE UTLWA --> KA MOO RE ITSEENG MOWA WA BOAMMAARURI + MOWA WA TSHIETSO.

B. Bagalatia 1:8 A diphutso tsa Modimo di wele le fa e le mang, le nna tota, yo o ka rerang ka tsela nngwe fela ya go bolokwa go na le e re lo boleletseng ka ga yone; ee, fa moengele a tswa legodimong a bo a rera molaetsa mongwe fela, a phutso ya Modimo e mo wele. (9) Ke ipoeletsa gape ke re: fa mongwe a rera Mafoko a a Molemo a sele kwa ntle ga a lo a amogetseng, a petso ya Modimo e mo wele.

LE FA E KA NNA RONA, KGOTSA MORONGWA WA LEGODIMONG, A REREGA EFONGWE E SELE --> A A HUTSWE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — go tlhomamise sentle: fa se re se dumelang se sa dumalane le se barongwa ba se rerileng, ke RONA ba fosang, ga se bone. Ba mmona, ba mo utlwa, mme ba romiwa ke Ene. Yo o reetsang Modimo o reetsa bone. Go tlotla morutabana go feta baaposetoloi ke go reetsa moya wa phoso.)

C. Juda 1:3 Ditsala tse di rategang, ke ne ke ikaeletse go lo kwalela ka megopolo mengwe mabapi le poloko e Modimo o e re neileng, mme jaanong ke bona gore mo boemong jwa moo ke tshwanetse go lo kwalela ka sengwe se sele, ke lopa gore lo femele ka tlhoafalo boammaaruri jo Modimo o bo neileng batho ba One gangwe fela mo dingwageng tsotlhe ba sa fetoge. (4) Mme ke bua ka ntlha ya gore Baruti bangwe ba ba senang bo-Modimo ba setse ba itshukunyeditse mo gare ga lona, ba re, fa re sena go nna Bakeresete re ka itirela go rata re sa boife kwatlhao ya Modimo. Tshenyego ya batho ba ba ntseng jalo e kwadilwe bogologolo gonne ba furaletse Mmusi yo e leng ene fela ka nosi Morena wa rona Jesu Keresete.

LWELA TUMELO E E NEILWENG GANGWE --> BATHO BANGWE BA TSENE KA SEKWA.

D. II Petere 2:1 Mme go ne go na le baporofiti ba tsietso mo malatsing ao, fela jaaka go tlaa nna le baruti ba tsietso mo go lona. Mme ka bothale jwa bone ba tlaa bolela maaka kaga Modimo, ba fularela le e leng Morena wa bone yo o ba rekileng; mme ga bone e tlaa nna bokhutlo jo bo bofefo jo bo boitshegang.

BARUTI BA TSIETSO BA TLAA TSENYA DITHUTO TSA TSHENYO KA SEKGWITSO --> BA FULARELA LE E LENG MORENA WA BONE YO O BA REKILENG.

E. II Bakorintha 11:13 Modimo ga o a roma batho bao gotlhelele; ke “batsietsi” ba ba lo tsietsang gore lo gopole gore ke baaposetoloi ba ga Keresete. (14) Le fa go ntse jalo ga ke hakgamale! Satane o ka iphetola moengele wa lesedi,

BAAPOSETOLOI BA MAAKA, BADIRI BA TSIETSO --> SATANE KA BOENA O FETOLWA A NNA MOENGELE WA LESEDI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — le mo motlheng wa baaposetoloi ka bo bone, batho ba ne ba tsena ka sekgukhu mme ba sokamisa thuto. Bo ne bo tla nna kae mo motlheng wa rona, fa bontsi jwa se se rutwang se sencha, se se nang le medi mo lefokong la bogologolo, e bile se se rerwe ka tshwanelo? Selo se ga se nnete ka gore batho ba bantsi ba se dumela, le e seng ka gore se godile mo melomong ya batho. Se nnete fela fa se dumalana le se barongwa ba se neileng.)

II Timotheo 4:3 Gonne go tlaa tla lobaka lo batho ba se kitlang ba reetsa boammaaruri, mme ba tlaa tsamaya ba batla baruti ba ba tlaa ba bolelelang fela se ba batlang go se utlwa. (4) Ga ba kitla ba reetsa se Baebele e se buang mme ba tlaa latela megopolo ya bone e e fofetseng.

GA BA NA GO ITSHOKELA THUTO E E ITEKANETSENG --> BA TLA IPOLOKELA BARUTI BA LE BANTSI GO YA KA DITAKATSO TSA BONE, KA GO NNA LE DITSEBE TSE DI HAKGAMATSANG.

I Timotheo 4:1 Mme Mowa O O Boitshepo o re bolelela sentle gore mo metlheng ya bofelo bangwe mo phuthegong ba tlaa fularela Keresete mme ba nne balatedi ba baruti ba ba tlhotlheleditsweng megopolo e e bosula ke Satane.

MO MENGWAGENG YA BOFELO BANGWE BA TLA TLOGELA TUMELO --> BA REETSA MEOWA E TSIETSANG, LE DITHUTO TSA BADIABOLOS.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mme e tota e le nako eo: batho ba ba se kitlang ba itshoka thuto e itekanetseng, mme ba ikgobokanyetsa barutabana go ya ka bontsi jwa bone — botlhe ba ba tla kgotsofatsang go gotlholo ga ditsebe tsa bone, mme ba ba bolelela se ba se batlang go se utlwa. Motho a ka aga ntlo yotlhe ya barutabana, mongwe le mongwe a dumalana nae, mme mongwe le mongwe a foswa. Boammaaruri ga bo ise bo supuwe ke bontsi, ga bo ise bo dirwe boammaaruri ke palo ya batho ba ba bo dumelang, le ga bo ise bo sokelwe go kgotsofatsa tsebe. Fapoga mo boammaaruring, mme o fapogela — lefoko le a bua jaana — kwa dinaneng.)

F. II Timotheo 2:15 Dira thata gore Modimo o tle o go reye o re, “O dirile sentle.” Nna modiri yo o siameng, yo o sa tlhokeng go tlhabiwa ke ditlhong fa Modimo o tthatlhoba tiro ya gago. Itse se Lefoko la One le se buang le se le se rayang.

DIRA THATA GORE MODIMO O TLE O GO REYE O RE, “O DIRILE SENTLE --> ITSE SE LEFOKO LA ONE LE SE BUANG LE SE LE SE RAYANG.

G. Mathaio 4:4 Mme Jesu a mo raya a re, “Nnyaa! gonne dikwalo tsa re senkgwe ga se ka ke sa otlamewa ya batho: se re se tlhokang ke go reetsa lefoko lengwe le lengwe la Modimo.”

MOTHO GA A TSHELE KA SENKGWE FELA --> FA E SE KA LEFOKO LENGWE LE LENGWE LE LE TSWANG MO MOLOMONG WA MODIMO.

H. Proverbs 30:5

LEFOKO LENGWE LE LENGWE LA MODIMO LE PHEPA --> O SE KE WA OKEDITSA MO MAFOKONG A GAGWE.

(Megopolo ya me — ga re na tetla ya go itlhaophela mafoko a Modimo, ra tshegets a a motlhofo mme ra tlogela a a thata. Motho o tshela ka LEFOKO LENGWE LE LENGWE. Go tsenya mo go lone, kgotsa go ntsha mo go lone, ke go fitlhelwa o le leaki fa pele ga Modimo yo o ileng a le bua.)

XII. SEKAO SA LEGODU MO SEFAPAPANONG

(Dikakanyo tsa me tsa botho — fano ke lentswe le le lengwe le batho ba bantsi ba emisang kganetsano yotlhe ya bone mo go lone: legodu le le neng le swa le ne le bolokwe, ba re, mme le ne le se ka le kolobediwa; ka jalo kolobetso ga e a tlhokega. A jaanong re e lekanyeng ka lesedi la lefoko, mme re bone se e tota e emeng mo go se.)

A. Luke 23:40

RE AMOGELA TUELO E RE E TSHWANETSENG YA DITIRO TSA RONO --> MORENA, NKGOPOLE --> GOMPIENO O TLA BO O NA NA MO PARADISE.

B. Mathaio 3:5 Batho ba ba tswang Jerusalema le ba ba tswang mo tikologong yotlhe kwa moseja ga mogogoro wa Jorodane, le ba ba tswang mo kgaolong nngwe le nngwe ya Judea ba tswela kwa sekakeng go mo reetsa a rera, (6) mme fa ba sena go ipolela dibe tsa bone, a ba kolobetsa mo nokeng ya Jorodane.

JERUSALEMA + JUDEA YOTLHE + LEFATSHE LOTLHE LE LE DIKALETSENG JORDANE --> BA KOLOBETSWA KE ENE, BA IPOBOLA MABOLA A BONE.

C. Mareko 1:4 Morongwa yo e ne e le Johane wa Mokolobetsi. O ne a nna mo sekakeng a ruta botlhe gore ba tshwanetse go kolobediwa e le molaetsa mo go botlhe gore ba sokologe mo dibeng tsa bone, gore Modimo o tle o ba itshwarele. (5) Batho botlhe ba kwa Jerusalema le botlhe ba Judea ba ne ba tswela mo mafatsheng a Judea go tla go bona le go utlwa Johane, mme e re fa ba sena go ipolela dibe a ba kolobetse mo nokeng ya Jorodane.

NAGA YOTLHE LEFATSHE LA JUDEA + BONE BA JERUSALEMA --> BA NE BA KOLOBETSWA KOTLHE KE ENE MO JORDANE.

D. Luke 7:29 Mme botlhe ba ba utlwileng Johane a rera, le e leng bone ba ba neng ba le bosula thata, ba dumela gore se se batlwang ke Modimo se siame, mme ba kolobediwa ke ene. (30) Botlhe ba kolobediwa kwa ntle ga Bafarasai le baruti ba molao wa ga Moshe. Ba ne ba gana leano la Modimo mo go bone mme ba gana kolobetso ya ga Johane.

BATHO BOTLHE LE BABOKELETSAL-LEKGETHO BA NE BA KOLOBEDIWA --> MME BAFARASAI LE BAITSEANAPE BA MOLAO, KA GO SE KOLOBEDIWE, BA GANA KGAKOLOLO YA MODIMO.

E. Mathaio 21:32 Gonne Johane wa Mokolobetsi o lo reile a re lo sokologe lo latlhe ditiro tsa lona tse di maswe lo boele mo Modimong, mme ga lo a dira jalo, fa batho ba ba bosula le diaka ba sokologa ba boela mo Modimong. Mme le fa tota lo ne lwa bona ba sokologa lona lo ne lwa gana go sokologa, ga lo aka lwa dumela.

BABEKELA LEKGETHO LE DIKGWENYETSA BA MO DUMELA.

F. Johane 4:1

JESU O NE A DIRA LE GO KOLOBETSA BARUTWA BA BANTSI GO GAISA JOHANE.

(Megopolo ya me — jaanong lekanya legodu leno mo lesedi leno. Lefoko ga le bolele le e seng le lekgetlho le le nngwe fa a ne a sa kolobediwa. Seo ke selo se batho ba se tsayang gore ke nnete, mme ba age thuto yotlhe mo tsaya-tlase ya bone. Mme reetsa se lefoko le SE BUANG: Jerusalema, le JUDEA yotlhe, le lefatshe lotlhe le le dikologileng Jorodane ba ne ba tswela ba kolobediwa, ba ipofa maleo a bone. Batho ba tlwaelegileng le baokamedi ba lekgetho ba ne ba kolobediwa. Digwebadi tsa boaka di ne di dumela. Fela Bafarisai le baruta-mmelawa ba ne ba gana, mme ba se kolobediwe. Legodu ga se Mofarisai — o ne a le mongwe wa batho, mmolai, sechaba se se neng se kokoana kwa kolobetsong ya boikwatlhao ya Johane. Mme mo mokgorong o ne a dira selo se e leng se kolobetso e ne e le teng: o ne a ipofa boleo jwa gagwe — re bona se se lekanang ditiro tsa rona. Tlatsa mo godimo ga moo, ntlha ya gore barutwa ba Morena tota ba ne ba kolobetsa batho ba bantsi go feta Johane, mo lefatsheng lotlhe leo, mo dingwageng tse di fetang tharo. Jalo nnete e fapaana le boitshwarelo: lefoko ga le re ise kwa legodung le le kileng le se kolobediwe, mme le re isa kwa go le le neng, ka boammaaruri jo bo tona, LE KOLOBEDITSWE le ba bangwe. Ba ba ikadileng mo go ene ba ikadile mo monneng yo o setseng a tlhapisitswe.)

G. Bahebera 9:16 Jaanong, fa mongwe a a swa a tlogela lokwalo lwa go aba boswa e le sesupo sa dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go neelwa batho bangwe fa a a swa, ga go na ope yo o neelwang sepe go fitlhelela go supiwa gore motho yo o kwadileng lokwalo lwa boswa o sule. (17) Lokwalo lwa go aba boswa lo simolola go dira fela morago ga loso lwa motho yo o lo kwadileng. Fa a santse a tshela ga go na ope yo o ka dirisang lokwalo lo go tsaya sengwe sa dilo tse a di ba solofeditseng.

TESTAMENTE E NNA MOLAO FA BATHO BA SULE --> GA E NA THATA GOTLHELELE FA MOFANI WA YONE A SANTSE A TSHELA.

(Megopolo ya me ka bonna — mme a re re o ne a ka tswa a sa kolobediwa gotlhelele: le fa go ntse jalo, ga a a leke go nna sekao mo go wena. O ne a swa pele kgolagano e ncha e simolola go dira. Tsholofetso ga e na thata fa e sa ntse e le gore motho yo o e dirileng o santse a tshela, mme MORENA o ne a ise a swe. Ka jalo legodu le ne la amogelwa ka tsela e batho ba neng ba amogelwa ka yona mo malatsing a bogologolo, pele kgoro ya kgolagano e ncha e le e bulwa. Mme o ne a bapolwa mo mokgorong, mo diatleng le mo dinaong, mme a se ka a kgona go fologa go tla go kolobediwa. Modimo o batla kutlo mo go se motho a kgonang go se dira. Se motho yo o suleng a neng a sa kgone go se dira, ga se boitshwarelo jwa monna yo o tshelang, yo o KGONANG. Ga o a bapolwa mo mokgorong; o ka kgona go utlwa.)

H. Mathaio 7:26 “Mme ba ba utlwang ditaelo tsa me, mme ba sa di tlhokomele ba dieleele, jaaka monna yo o agang ntlo ya gagwe mo motlhabeng. (27) Gonne fa dipula le merwalela di tla, mme diphefo di foka di itaaka ntlo ya gagwe, e tlaa gosomana mo go golo.”

O UTLWA MME A SE DIRE --> O AGILE NTLO YA GAGWE MO SETLHABELWANENG --> MME KGOGO YA YONE E NE E LE KGOLO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — jalo tshwarelo yotlhe e emile mo tshwaelong e lefoko le sa e boleleng gope. E ema kgatthanong le bosupi jo bo phepafetseng jo lefoko le bo nayang. Se se tshwana le ntlo e agilweng mo motlhabeng, mme go wa ga yona go tlaa nna dikgolo. Fela taelo e ema mo lefikeng, e bile ga e ise e nyekoge: ikwatlaeng, mme lo kolobediwe, mongwe le mongwe wa lona.)

(Megopolo ya me ya botho — mme utlwa le se ka tlotlo, e seng ka go akanya ka bosenya gore o setse o tlhaloganya sengwe le sengwe. Ba le bantsi ba akantse jalo, mme ba ne ba fositse. Le rona ba re go lerang mafoko a, ga re ipolele gore re itse dilo tsotlhe. Re santse re le barutwana, mme re ipaakanyeditse go baakanngwa ke lefoko le ba ba romilweng. Mme ga re ka ke ra tlhaga go fetola se baromiwa ba se buileng ka phepafalo. Ka jalo, itlhatlhobe wena: fa re fositse, a lefoko le re baakanye. Mme ela tlhoko gore o se ka wa timediswa ka go reetsa mantswe a batho go feta lentswe la baaposetoloi ba Kwana. Re leba potso e e rileng ka botlalo jo bo ntseng jaana jaaka sekao se le sengwe sa kafa o ka nnang wa dumela sengwe ka teng le fa go bonala Baebele, mo godimo, e le go kgorometsa thata ka lehuma le lengwe. Re tshwanetse go arola lefoko sentle: ga re a kgone go oketsa mo go lone, mme ga re a kgone go ntsha mo go lone.)

THUTO YA GO MO AMOGELA

Modimo, nkgaugela, nna moleofi. Ke utlwile boammaaruri, mme pelo ya me e segilwe, mme ke a go botsa: ke tshwanetse go dira eng? Ke dumela ka pelo yotlhe gore Jesu Keresete o ntlhokofaletse mme a tsoga mo baswing, mme ke ipolela ka molomo wa me gore Jesu Keresete ke Morena. Ke a ikwatlhaya — ke fularela sebe sa me ke boela kwa go wena ka pelo yotlhe. Ke tla kolobediwa mo leineng la gagwe go itshwarelwa dibe tsa me, mme ke fitlhwe le ene, go tshela botshelo jo bosha. Nkgatsise ka Mowa wa gago o o Boitshepo, gonne kwa ntle ga Mowa wa Keresete ga ke wa gago. Ntlhokomele: nthuse go tswelela mo thutong ya baaposetoloi, mo go phatlhaleng senkgwe, le mo dithapelong; nthuse go nna ke kopanetswe le Keresete jaaka lekala mo setlhareng sa mofine; nthuse go itshoka, ke ikanyega go fitlha kwa bokhutlong. Mphholose, Morena, mme o ntlhotlheletse go fitlha kwa bokhutlong. Amen.

KWALO

Tshenolo 2:10 Lesa go boifa se o tlaa tlogang o se bogela, gonne Satane o tlaa akofa a latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong go lo leka. O tlaa lo bogisa selekanyo sa ‘malatsi a le lesome’ Ikanyege le fa o lebaganye le loso, mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo, bokamoso jo bo galalelang jo bo sa khutleng.

NNA MOIKANNI GO FITLHA LOSONG --> KE TLA GO NAYA SETLHOA SA BOTSHELO.

TEKO YA GO ITLWAETSA

- Ditiro 2:42 — Ba bo ba ntse ba tlhomamisa mo thutong ya baaposetoloi le mo botsalanong,**
 - a) mme ba roba senkgwe ntlo le ntlo
 - b) Ba baka Modimo, ba na le seatla mo bathong botlhe
 - c) le mo go robeng senkgwe, le mo dithapelong
- Yo mongwe le yo mongwe yo o tlolang, a bo a sa nne mo thutong ya Keresete —**
 - a) a Modimo ga a
 - b) o na le Rara le Morwa gotlhe
 - c) o tla amogela serwalo sa botshelo
- Johane 15:5 — Ke nna mofine, lona lo dikala: Yo o nnang mo go nna, le nna mo go ene, ene o ungwa maungo mantsi:**
 - a) mme ke tla mo tsosa mo letsatsing la bofelo
 - b) gonne kwa ntle ga nna ga lo ka ke lo dira sepe
 - c) le gore ga ba na go nyelela ka gope
- 1 Johane 2:1 — Mme fa mongwe a leofa, re na le Mmueleli kwa go Rara,**
 - a) Jesu Keresete yo siameng
 - b) e re ka a tshela ka metlha go ba rapelela
 - c) Mowa wa boammaaruri
- Diane 24:16 — Gonne motho yo siameng o wa gasupa,**
 - a) jalo sematla se boela mo bosematleng jwa sone
 - b) mme o tsoga gape
 - c) a lokegwa gape mo go tsone, a fenywa
- Bagalatia 1:8 — Mme le fa e le rona, kgotsa moengele wa legodimo, a le rerela efangele e sele go le e re le rerelang yone,**
 - a) ba tlhokometse mewa e timetsang
 - b) ba na le ditsebe tse di gagang
 - c) a nne a hutswe

- Tesetamente e nonofile —**

- a) fa motho yo o dirileng tesetamente a sa ntse a tshela
- b) morago ga batho ba sule
- c) fa lefoko le gaufi le wena, le mo molomong wa gago

DIKARABO TSE SIAMENG: 1-c · 2-a · 3-b · 4-a · 5-b · 6-c · 7-b

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“Tswelela ka boitiisi” — **G4342 proskartereo** — go tswelela mo go se; go leta mo go se; go ineela ka go tswelela mo go se

Bane ba bane ba kereke ya ntlha ba ba neng ba tswelela mo go bone: thuto ya baaposetoloi, botsalano, go roba senkgwe, le dithapelo.

“nna” — **G3306 meno** — go nna; go sala; go aga; go tswelela

Lekala le itshola ditlhaka fela fa le sa ntse le tshela mo mofineng.

“tshoka” — **G5278 hupomeno** — go tshela mo teng; go tshola; go itshoka

Yo o nnang boikanyo go fitlha kwa bofelong o tla bolokwa.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).